



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

MADUO

TLHATLHOBO YA NGWAGA LE NGWAGA YA BOSETŠHABA 2014 MOPHATO 3 DIPALO: SETSWANA TEKO

MADUO: 40

NAKO: URA E LE 1

POROFENSE _____

KGAOLO _____

SEDIKA _____

LEINA LA SEKOLO _____

NOMORO YA EMISI (dijiti di le 9)

--	--	--	--	--	--	--	--	--

PHAPOSI (sk. 3A) _____

SEFANE _____

LEINA _____

BONG (✓)

MOSIMANE

MOSETSANA

LETLHA LA BOTSALO

C	C	Y	Y	M	M	D	D
---	---	---	---	---	---	---	---

Teko e, e na le ditsebe di le 13 ntle le letlharekapeso.

Ditaelo go barutwana:

1. Arabela dipotso tsotlhe mo diphatlheng kgotsa diforeiming tse di neetsweng.
2. Tiro yotlhe e tshwanetse e direlwe mo pampiring ya dipotso.
3. Tiriso ya sebaledi ga e a letlelelwa.
4. Teko e abetswe maduo a le 40.
5. Nako ya teko ke metsotso e le 60.
6. Morutabana o tla dira tirwana ya ikatiso le lona.

Tirwana ya ikatiso

Balela: $125 + 64$

Karabo: go dirisitswe dipalo tsa tlhogo/Menthele.

$$125 + 64 = 189$$

kgotsa

Araba ka go dirisa mokgwa wa 'go kgaoganya'.

$$125 + 64$$

$$= 100 + 20 + 5 + 60 + 4$$

$$= 100 + 20 + 60 + 5 + 4$$

$$= 100 + 80 + 9$$

$$= 189$$

kgotsa

Araba ka go dirisa mokgwa wa go 'tlhakanya o ya pele'.

$$125 + 64 \longrightarrow 125 + 60 + 4 \longrightarrow 185 + 4 \longrightarrow 189$$

O seke wa dirisa mokgwa wa 'kholomo e e tsepameng'.

Teko e simolola mo tsebeng e e latelang.

1. Rulaganya 432, 324, 243, 342 go simolola ka e nnye go ya go e kgolo.

_____, _____, _____, _____

2. Balela go ya kwa morago ka bo-100 go simolola mo go 521 go fitlha ka 121

521; _____; _____; _____; 121

Sekeletsa tlhaka ya karabo e e nepagetseng go tloga go 3-6.

3. 37 gabedi

A 78

B 67

C 74

D 64

4. 3.15 a.m. mo tshupanakong ya manaka e bontsha gore nako ke ...

A kwatara go tswa go ura ya boraro mo mosong.

B kwatara go tswa go ura ya boraro maitseboa.

C kwatara go ya go ura ya boraro mo mosong.

D kwatara go ya go ura ya boraro maitseboa.

5. Atametsa 132 go 10 le le gaufi.

A 140

B 135

C 130

D 100

6. Kgaoganya palo 254 ka makgolo, masome le metso.

A $200 + 50 + 4$

B $200 + 5 + 4$

C $200 + 5 + 40$

D $200 + 50 + 40$

7. Feleletsa 7.1 le 7.2


7.1 Boeletsa paterone gangwe fela.




7.2 Balela go ya kwa pele ka bo-20.

220; 240; _____; _____; _____ .

8. Kwala leina la sediriswa se se neetsweng ka fa tlase.



9. Kwala leina la popego e e neetsweng ka fa tlase.



10. Thala mola o le mongwe fela wa tekanyo (simeteri) mo popegong e e latelang.




11. Kwala letshwaopalo la makgolotharo masometharothataro.

12. Kwala 165 ka mafoko.

13. Kwala boleng jwa mono/dijiti e e thaletsweng mo palong:

472 _____.

14. Bophara jwa diatla tse ke 10 cm sengwe le sengwe.



Bophara jwa diatla tsotlhe ke _____ cm.

Feleletsa dipolelo tse di latelang mo go 15 le 16.



15. Boima jwa sesepa sa lerole se se f'a godimo bo lekanyediwa ka



16. Mothamo wa lebotlolo le le f'a godimo o lekanyediwa ka

17. Araba dipotso 17.1 le 17.2.

17.1 Neo o ja dikarolwana tse 2 tsa tšhokolete e e bontshitsweng fa tlase.



Neo o jele palopatlho efe ya tšhokolete? _____


17.2 Motsei o ja kwatara ya tšhokolete e e bontshitsweng fa tlase.



Motsei o jele dikarolwana di le kae? _____

18. Balela karabo ya dipotso 18.1 le 18.2.

18.1 Mo lebokosong la ditshamekiswa go na le dibolo di le 12 tsa kgwele ya maoto, di le 12 tsa rakebi le di le 12 tsa thenese. Go na le dibolo di le kae gotlhelele?




18.2 $5 \times 10 =$ _____

19. Mme o abetse bana ba le 3 dimonamone di le 42 ka go lekana.

Ngwana mongwe le mongwe o bone dimonamone di le kae?




20. Lebelela setshwantsho mme o arabe dipotso tse di fa tlase.




20.1 Thato o fapoga ga kae go tswa kwa gae go ya sekolong? _____

20.2 Fa Thato a ya sekolong a setlhare se tla nna mo letsogong la gagwe la molema kgotsa la mo ja? _____

21. Balela $245 + 153$ ka go dirisa mokgwa wa go 'tlhakanya o ya pele'.



22. Balela $489 - 256$ ka go dirisa mokgwa wa go 'kgaoganya'.



23. Buisa keraf'o mme o arabe dipotso tse di latelang.




Diphologotswana tse barutwana ba di ratang

Palo ya barutwana	14				
	12				
	10				
	8				
	6				
	4				
	2				
	0	tlhapi	nonyane	ntšwa	katse

23.1 Ke phologotswana efe e e rategang thata?

23.2 Ke barutwana ba le bakae ba ba ratang dintšwa?

24. Buisa lenaneo-tlhwatlhwa le le fa tlase mme o arabe dipotso tse di latelang.

 <p>R25,00</p>	 <p>R13,50</p>	 <p>R18,25</p>
Moropa	Katara	Phala

- 24.1 Ke diletswa dife tse pedi tsa mmimo tse o ka di rekang ka R38,50 fela?

- 24.2 Neo o duela ka R50 ya pampiri fa a reka phala. O tla boelwa ke tšhentšhi ya bokae?


O tla boelwa ke R _____, _____.

25. Fetolela:


25.1 $R3,50 = \text{_____}c$

25.2 $200c = R\text{____} , \text{____}$


26. Balela $42 \div 2$.



27. Thala manaka mo tshupanakong go bontsha gore nako ke 05:15.



28. Thala metlolo mo molapalong go bontsha gore $25 + 25 = 50$.



MADUO OTLHE: 40

